


Podgorica, 23. decembar 2025.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku Andriji Mandiću

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	23. 12. 2025. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	19-7/25-2/3
VEZA:	
EPA:	755 XXVIII
SKUPŠTINSKA:	PRILOG:

Poštovani,

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandman na **PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU** (EPA: 755 XXVIII, br. akta: 19-7/25-2 od 16.12.2025. godine) radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanik:

Dražen Petric

AMANDMAN I

U Predlogu zakona o dopunama Zakona o radu prije člana 1 dodaje se novi član koji glasi:

Član 1

U Zakonu o radu („Službeni list CG”, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21, 77/24 i 86/24) u članu 2 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Ovaj zakon primjenjuje se i na zaposlene državljane država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članove njihovih porodica bez obzira na njihovo državljanstvo.“

U stavu 5 riječi: „st. 1 do 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 do 5“.

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Obrazloženje

Predloženim amandamnom vrši se usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru Pregovaračkog poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika, odnosno sa Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava koja su radnicima priznata u kontekstu slobode kretanja radnika kao i Uredbom (EU) br. 492/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća od 5. aprila 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija).

Imajući u vidu pretpristupni proces kao i obaveze koje proizilaze iz pregovara a odnose se na slobodu kretanja radnika u okviru država članica Evropske unije te samim tim obezbjeđivanja jednakih prava kao državljanima Crne Gore potreba je da se navedena odredba propiše kroz odredbe Zakona o radu. U tom smislu Zakon propisuje da se u pogledu prava i obaveza jednako primjenjuje na državljane Evropske unije, na zaposlene iz oblasti ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članove njihovih porodica bez obzira na njihovo državljanstvo.

AMANDMAN II

Poslije novog člana 1 dodaje se novi član 2 koji glasi:

„Član 2

Član 24 mijenja se i glasi:

„(1) Poslodavac je dužan da slobodno radno mjesto prijavi Zavodu za zapošljavanje, na način i po postupku utvrđenim posebnim zakonom.

(2) Zavod za zapošljavanje je dužan, na zahtjev poslodavca, da slobodno radno mjesto javno oglasi, u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Pod slobodnim radnim mjestom, u smislu stava 1 ovog člana i člana 23 ovog zakona, ne smatraju se slučajevi:

1) kada postoji potreba da se poslije isteka prethodnog ugovora o radu zaključi novi ugovor o radu sa istim zaposlenim;

2) kada postoji potreba da se zaposleni rasporedi na drugo radno mjesto kod istog poslodavca;

3) preuzimanja zaposlenog na osnovu sporazuma poslodavaca, uz njegovu saglasnost;

4) preuzimanja zaposlenih u slučaju promjene poslodavca iz člana 108 ovog zakona.

(4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, poslodavac je dužan da dostavi Zavodu za zapošljavanje na javno oglašavanje slobodno radno mjesto u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave.

(5) Odredba stava 3 tačka 3 ovog člana na odnosi se na privredna društva, javne ustanove i druge javne službi, čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave.

(6) Ako poslodavac iz stava 4 ovog člana zaključi sporazum o preuzimanju sa drugim poslodavcem u smislu stava 3 tačka 3 ovog člana, smatra se ništavim.

(6) Obaveza iz stava 4 ovog člana ne odnosi se na fizička lica u sportu, u skladu sa posebnim zakonom.

(7) U slučaju iz st. 2 i 3 ovog člana javni oglas ne može da traje kraće od tri dana."

Obrazloženje

Navedenim amandmanom predlaže se izmjena važećeg člana 24 zakona iz razloga dodatnog preciziranja instituta javnog oglašavanja u radnom zakonodavstvu. Naime, potrebno je dodatno precizirati javno oglašavanje u javnom sektoru, odnosno jasno propisati obavezu poslodavcima, odnosno privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim javnim službama čiji je osnivač država odnosno jedinica lokalne samouprave da su dužni prilikom zapošljavanja da slobodna radna mjesta javno oglase putem Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Navedena izmjena se uvodi zbog neujednačnosti sudske prakse. Napominjemo da ova norma egzistira u radnom zakonodavstvu od početka 2020. godine ali je zbog neujednačene primjene u praksi bila potrebna izmjena.

AMANDMAN III

Dosadašnji član 1 Predloga zakona postaje član 3.

U članu 3 uvodna rečenica stav 1 mijenja se i glasi:

"Poslije člana 180 dodaje se novi stav koji glasi:".

Obrazloženje

Tehničko usklađivanje sa predloženim amandmanima I na Predlog zakona o dopunama Zakona o radu.

AMANDMAN IV

Poslije člana 3 Predloga zakona dodaje se novi član koji glasi:

"Član 4

U članu 208 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

(3a) zaključi sporazum suprotno st. 3, 4 i 5 člana 24 ovog zakona".

Obrazloženje

Imajući u vidu da je Amandmanom II propisana obaveza poslodavca da Zavodu za zapošljavanje Crne Gore dostavlja na oglašavanje slobodna radna mjesta u privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim javnim službama čiji je osnivač država odnosno

jedinica lokalne samouprave, neophodno je propisati kaznenu odredbu u slučaju neispunjavanja iste.

AMANDMAN V

Poslije člana 4 Predloga zakona dodaju se novi član koji glasi:

„Član 5

Poslije člana 218d dodaju se dva nova člana koja glase:

„Član 218e

Odredba člana 2 stav 5 primjenjivaće se danom ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.

Član 218f

Odredba člana 180a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.“

Obrazloženje

Navedenim članovima se propisuje da će državljani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, kao i članove njihovih porodica bez obzira na njihovo državljanstvo, prava iz rada i po osnovu rada u smislu odredbi Zakona o radu ostvarivati danom ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.

Isto tako propisuje se da će odredba koja se odnosi na usklađivanje sa poreskim sistemom primjenjivati od 1. januara 2026. godine.

AMANDMAN VI

Dosadašnji član 2 Predloga zakona postaje član 6.

Obrazloženje

Tehničko usklađivanje sa predloženim amandmanima i Predlogom zakona.

AMANDMAN VII

Dosadašnji član 3 postaje član 7 i mijenja se i glasi:

„Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore“.

Obrazloženje

Tehničko usklađivanje sa predloženim amandmanima i Predlogom zakona.